



СОВЕТСКОЙ коммунистической революции оро күүрдээчи доппа тэрэйдээчи, Коммунистической партияны доппа Советской государственной туруттааччы, еңкилдий мислигелер уонка революционер аатын уонка үлэтин кытары туох сибээстээри барытын иттикти биллээтиги харыстыыр.

Шушкунуо баар «В. И. Ленин Сибирдээри сыйахата» диил мемуриалнай доповідник жүдөй аан бойдуу, бүтүннүүтүгөр былар, Кини маина 1897 снл мам ийиттэн 1900 снл төхөрүнү 29 күнүгөр дьари олорубута. В. И. Ленин олоро снлдьыбыт Змрянов доппа Петрова дьылар очотоого күүрүлүгөр түһөрүлүмүгөр.

СНИМОККА: В. И. Ленин 1897—1900 сс. олоро снлдьыбыт дьылигөр мемуриалнай дроска.

# КӨРДӨРӨН АГИТАЦИЯ КӨДЬҮҮҮН ҮРДЭТЭРИНИН

Партия идеологической, политической-интер үлэри турурор соруктарын олохто киллэрингэ көрдөрөн агитация дьонунанан илэстэн илар.

Итэбэстэри туоратыгы билиги партийнай тэрлэтэ, бит нитэр үлэ кэскиллээх былааннагар олохуран анал, лаах комиссияны тэрлэбэтэ. Комиссия товародекоратор Н. В. Нарахаев төбүлээһининэн көккө үлэ.

дэри митта. Райно хонтуоратын, оройуоннаагы остолобуой территорияларга капиталнай оҕоһуктар сагардыланылар, Одоорго оуус-питиетка бы...

## ПАРТИЙНАЙ ОЛОХ

лааннара, эргин үлэтин сурун хайаскалара көрдөрүлүмүгөр. Көрдөрөн агитация оҕоһуктарын билигин олох көрдөбүлүгөр толору элбэттир, кини болоромто, тун тардар, кэрэхсэтэр, сэлэһинэ уонсай көстүүтүн кытта дьүөрэлэһэр сына оҕорууга ураты болоромто ууруллар. Бары объектарыт ис өттүлэрин тупсаҕай...

көрүнөх оҕоһуктарынан байыта сатымбыт. Ол курдук, хонтуора ис өтүн, кыһыл муунуугу сагардап, тупсарар бизрдибит. Боһуот дуоската, ветераннарга аналлаах степдалар, эргин предриятиеларын үлэлэрин көрдөрүүлэрэ, агитация, профсоюз местко, муу мушуктара, о. д. а., бэйэбит санаабытыгар, ис кырбэхтик оҕоһулуһулар.

Тыа сирдэригэр баар объектарытыгар итинник үлэ энэ кытыллар. Холобур, Чакыр уонна Арыыҥа маҕаһыһнарыгар кэжэ үлэлэр бардылар. Итинэн ааспыт снлга 4 тыһ. солкуобайтан ордуу сууманы көрдөрөн агитация ороскуоттаатыбыт. Билигин көрдөрөн агитация...

билэтиилэр. Ол эрэри 54 маҕаһыһтан 14-дэ ийдаагы карбин, дэри илбатылар Ити хаадылаага суох үлэлэрин иһин охсуһууу кээлэти, ческай өттүнэ хааччылаагы билигин да бөдөң илэ, үстэр баалларын көрдөрөр. Көрдөрөн агитация социалистической куотала, иһини тэрини биер хамсагар күүһүн быһыһтылаа билигин да ситэтэ суох туһанылар. Куоталаһы түмүктэрин сир ахсын хас бизрдин үлэһиккэ тутуһардан иһин кыаллабыт.

Коллектив иттиетка түмүктөөһүннээх снлдан бастаа ийыгар былааннарын розничнай табаар эргиргэр 102,7, общественной аһылыкка 100, киллэби ас, таһыһыга 100,7, кинигэни аһылааһыһыга 105,7 бырыһыан толортоото. Эргин предриятиеларыттаа былаанын Хатылы эрэ толорбото. Кытаанахтаагы (директор Н. В. Потапов), Одьулууннаагы (директор Д. И. Ноев) предриятиелар дьылы үчүгэйдик са-

Билэтиилэр. Ол эрэри 54 маҕаһыһтан 14-дэ ийдаагы карбин, дэри илбатылар Ити хаадылаага суох үлэлэрин иһин охсуһууу кээлэти, ческай өттүнэ хааччылаагы билигин да бөдөң илэ, үстэр баалларын көрдөрөр. Көрдөрөн агитация социалистической куотала, иһини тэрини биер хамсагар күүһүн быһыһтылаа билигин да ситэтэ суох туһанылар. Куоталаһы түмүктэрин сир ахсын хас бизрдин үлэһиккэ тутуһардан иһин кыаллабыт.

Н. АНЕМПОДИСТОВА, партийнай тэрлэтэ секретара.



ССТА фотохрониката.

## Биһиги кандидаттарбыт ИННИКИ ИҔЭЭЧЧИ

Биһиги Болугурбутугар, хэһи баҕарар курдук, мачат—производства төһүү күдэ. Эдэрлэр үлэ бары салааларыгар солбуллубат, дэон-сөргэ иттиктабыллы ылар туруу үлэһиттэр.

Биер оһуук кыһа туттар иччиһит—Надежда Гермогенова. Кини оҕо эрдэ, иһтэн үлэһэ-хамнасака эрдэтин улааныта. Ол да иһин 1976 снлга орто окуолаһы бүтэрэрт совхоз отделениетыгар иччат сөнүһү көрүүтүгөр үлэлэригэ быһаарыммыта. Ону салалта үөрүүнэн көрсүбүтэ, 50-ча борооскуну туттарбыта.

Кыһа фермага кэлээһин бастаа күннэригэ оһат, таах сүөсүһүттөр хайдаах үлэһиттэрин иһиниктааччыныктаан көрбүтэ, оһу, төһө да сатаабыт буоллар, ис сүрөһиттэн дьулуһан үтүктэ, төлөрө сатыра.

риһэтээх илэстэн илары ситиһиттэ. Нэнгө снлгытар кинини ордуу иһиһтээх участвотка үлэһитиригэр көрдөспүтэрэ, Оһон Кыстык Күдэ ферматыгар иһиһкыһытаан үлэһит буолбута. Дьулуурдаах, кыһаныылаах кыһа бу да үлэһэ сотору иһиһи иһээччилэр ахсааныгарыгар иһиһибитэ. Оһуус иттиетка төрдүс снлгыгар былааһынаах соруда, ыһа 119,2 бырыһыан толорон отделение үлэһит биер бастыг көрдөрүлүмүнэ. Эдэр иһиһкыһыт быһыһа иһиһкыһыт аһыһыт ий, дэриһаагы сорудаһы 38,7 бырыһыан куоһаран иһэр.

Надх народнай депутат, тар XVI иһиһылаах оройуоннаагы Советтарыгар депутаттынан талыллаа быһаардааччылар итэбэллэрин иһиһтээхтик толордо, райсовет исполкомун до-руобуһа харыстабылыгар бастааһынай комиссиятын иһиһини быһыһтынан үгүс үлэни иһиһтэ.

Чулуу сүөсүһүт, активнай общественник Надежда Михайловна Гермогенова буолаары турар быһаар-дарга оройуон Советыгар 6 №-дээх быһаардыр уоһуруктан депутакка кандидаттынан туруоруллан регистраннаһына. Бэйэбит чулуу кыһыһыт, бастыг үлэһиттэ, Н. М. Гермогенова иһин бука бары, биер кини курдук, күс-кыһыһынан бизрэллэһит, дьыһаллар Болугур быһаар-дааччылары.

П. ВАСИЛЬЕВ.

## Депутакка кандидаттар — быһаардааччыларыгар

(Бүтүүтэ, иһини 1 стр. көр).

### МУГУДАЙ

Бэһэһэ кнлэ Карл Маркс аһыһыан совхоз маһнаагы отделениетын, иһиһкыһыт быһаардааччылары сельской Культура дьыһитигэр мустан республика парла-меннагар бэйэлэрин чулуу предствителэрин М. С. Константинованы кытта көрсүтүлэр.

Быһаар иһиһтээги муһнаагы кыһа кнлэри тыһыһан олохтоох агитпункт начальнига Д. В. Сивцев аһа. Кини тыһы депутатка кандидат итэбэллээх иһиһитигэр зоотехник А. С. Пермяковага бизрда.

—Биһиһхэ бүтүн үөрүү-лээх, өрө көтөүллү үлэһэ кун.—днэтэ Анна Семеновна.—Бүтүн Саха АССР Верховнай Советыгар 131 №-дээх Одьулууннаагы быһаардыр уоһурукка депутакка кандидат биһиги совхозтут эдэр иһиһкыһыта Мария Сегановна Константинова кнлэ фер-маларга, общественной тэр-лэтэлэргэ снрыһта, үлэ-дөнүп кытта көрсөн кээ-снлснэ.

Итинтэн салгыһы таб. Пермякова депутакка кан-дидат үлэтин, снлуун туһу-нан муһтубут дьонно би-лиһиһиһэрдэ. Түмүгөр кнлэ быһаардааччылары народ-най блок достойноһу кан-дидата М. С. Константинова иһин быһаар күһүгөр биер кнлэ курдук нуолаһыт-ларыгар иһиһиһэр.

Көрсүһүү муһнаагар тыл эһит иһиһкыһыт Г. М. Аммосова, эдэр быһаар-дааччы Варвара Сивцева, учуутал И. С. Захаров, сельсовет исполкомун пред-седатель Г. Н. Сивцев Верховнай Советка таб. М. С. Константинова кан-дидатуратын биер санаанан өһөөтүгөр уонна буолаары турар быһаардыр, В. И. Ленин төрөбүтэ 110 снла туоһуутун көрсө государ-ственной былааннары, соци-алистической эһиһтээһи-тибэлэри снһиһиһээхтик толорор, дьыһылаага суох үлэһит иһин иһиһкыһыт бары быһаардааччылары иһиһтөөх, күрэхтээх үлэһэ иһиһиһэр.

Харда тыһы эһит депу-такка кандидат М. С. Кон-

стантинова быһаардааччы-лар итэбэллэригэр толорорто кыһаныһа днэ эрэһиһэрдэ. Муһыһах кнлннтэн уу-суран снмодеятельность кыттылаахтарыһа улахан кнлнэра буолла.

М. ОКОНЕШНИКОВ.

### МЫРЫЛА

132 №-дээх Снлаһыһаагы уоһурукка Саха АССР Верховнай Советыгар депу-такка кандидат ССКП райкомун бастаагы секретар-на Илья Павлович Листиков, Субуруускай аатынан совхоз Соловьевтаагы от-делениетын үлэһиттэрин, иһиһкыһыт быһаардааччыла-рын кытта көрсүстэ.

Итэбэллээх кнлн, олох-тоох партийнай тэрлэтэ секретара А. Е. Макаров быһаардааччыларга депу-такка кандидат олоһун, үгүс өрүттээх үлэтин ту-һуһан төлөрү көрсөтэ.

Ити кнлннтэн кнлсэһиттэ тыл эһит сэттэ быһаар-дааччы бука бары, таб. И. П. Листиков кандида-туратын биер санаанан өһөөн турар, кнлннхэ бэйэ-лэрин иһакаһытын бизрди-лэр.

—Биһиги фермабыт кол-лективна,—днэтэ совхоз бас-тыг иһиһкыһыта Е. И. Крошкова,—быһаардыр көрсө үгүтү иһиһыта иһиһи ийдаагы былааны толор-рогго туруулаһан үлэһит. Түмүктөөһүннээх снл уон-на иһиһкыһыт бүтүннүүтүн снрудаһарын толорууга күүспүтүн-кыһыһытын кнлэр да өттүгэр харыһтыахпыт суога.

Отделениета быһыһа снл-гы уонсай туруга үчүгэй снлуус. Ол тыһан баран снлмай эһиһтээһэ—саасы кнлннэра. Оһон снлгыһыт-тар В. И. Ленин иһиһкыһыт көрсө иһиһкыһыт эһиһтээ-лнстабэллэригэр толорор ту-һуһар хаалбыт бизрнээһэ өһөө ордуу кыһаныһаах-тык, төрөһиһкыһыт үлэ-лнлэлэрэ наада, Ити туһу-һан муһыһаах снлгыһыт Н. Г. Захаров эттэ.

кнлсэһаах окуола учуу-тала А. И. Николаева оһуук тыһа үөрэтнлннбэтэ оһолор салгыһы үөрэннлэлэригэр ула-хан охсуулааһын бэлнэтээн эттиһэр.

Совхоз рабочайа В. С. Попова оройуон бу ыраах, үһуүк иһиһкыһыт Анна өрүс сүннүһу снрин-уотун кө-дүүстээхтик туһаныһа бэлнэтээн эрэр дьыһаала-рынан сибээстээн кнлэр өт-түгөр электрической уоту-һан, снбээс снрудаһары-һан, о. д. а. хааччыһыһыт төстү тупсарыһа, маһна ти-ловой гараж, саһа маҕа-һыһа курдук объектар ту-тууларынын көрүү аһыһа на-да буолбутун аһыһына, де-путакка кандидаттан ити-лэргэ көмөлөһөрүтэр көр-дөстө.

Таб. И. П. Листиков бэйэ-тин этиттигэр быһаар-дааччылары оройуон эконо-микката уонна культура-та сайдыһытын кытары би-лиһиһиһэрдэ иһиһкыһыт 1980 снл, иһиһкыһыт бүтүннүү-түн снрудаһарын снһиһиһ-лээхтик төлөрүүгэ оройуон, совхоз, иһиһкыһыт иһиһгэр туһар уталыһылаһыт сн-руктарга тохтоото.

Муһыһах кыттылаахтара быһаардыр үлэһэ бэлх-тэрдээх көрсөргө уонна на-роднай блок достойноһу кандидаттарын иһиһ биер санаанан куолаһыһыгар уу-раах иһиһыһылар.

Е. ЕФИМОВ.

## ОРОЙУОН СОВЕТЫГАР

ЧУРАПЧЫ. Сибээс оройуоннаагы үзелин кыһыл муһнугар оройуон Советы-гар 40 №-дээх уоһуруктан депутакка кандидат Чичигинарова Альбина Афанасьевна быһаардааччыла-рын кытары көрсүһүүтэ буолла.

Итэбэллээх кнлн А. И. Моностырева депутакка кандидат олоһун уонна үлэтин снлуун снһиһкыһыт кээ-снэ уонна муһтубут дьон-ту бу достойнай кандидат иһин бэйэлэрин куолаһа-рын бизрэллэригэр иһиһи-һэр.

Кнлсэһиттэ тыл эһит быһаардааччылар Г. А. Константинова, А. П. Попова, А. Д. Каженин А. А. Чичигинарова кандидату-

ратын иһиһкыһыт өһүүдлэ-рин биллэрдиһэр. Депутак-ка кандидат быһаардаач-чылар итэбэллэригэр толо-рогго бары дьонурбун ууруом днэтэ.

х х х

### БОЛТОҔО.

Сельской Культура дьыһитигэр оройуон Советыгар 7 №-дээх быһаардыр уоһурукка депутакка кандидат Дарин Николаевна Ефремовани кытта көрсүһүүтэ элбэх иһи-һи муһуһа, Муһыһаагы партийнай тэрлэтэ секретар Т. В. Попова аһа.

Итэбэллээх кнлн А. Н. Егорова депутакка кан-дидат үлэтин, олоһун суоһун снһиһкыһыт кээснэ туһан, кнлн иһиһ бука бары куо-лаһыһыларыгар быһаар-дааччылары иһиһиһэр.

Бүтүлэһит М. С. Прото-пцова бэйэтин этиттигэр Д. Н. Ефремова оройуон Советыгар депутакка кан-дидатынан туруоруллуота совхоз отделениетын ич-четтарыгар үлэһэ саһа-күү-рээһи үөскэттэ днэтэ. Итинтэн салгыһы кнлн, Бол-тоҕо арҕаа хотоһо олус эр-гүбннн аһан турар, Дарин Николаевна депутат буолан турар саһа хоту-тутуугун туруорсарыгар көрдөстө.

Муһыһаах тыл эһит библиотекарь Т. Н. Тро-фимова, отделение управ-ляющаһа И. И. Яковлева Д. Н. Ефремова кандида-туратын иһиһкыһыт биһи-риһиллэрин биллэрдиһэр уонна быһаардааччылар кнлн иһиһ куолаһарын бизрэллэригэр, быһаардыр производственной баһахтэр-дээх көрсөргө иһиһиһэр.

Депутакка кандидат Д. Н. Ефремова, оройуон Советы-гар депутакка кандида-тынан туруоран үрдүк итэ-бэлн бизрбиттарыгэр иһи-һкыһыт маһтаһан турар, норуот воһыһын төлөригэ кыһаныһа днэ эрэһиһэрдэ.

Быһаар иһиһтээги муһ-ныһах кыттылаахтара уо-һурук бары быһаардааччы-ларыгар иһиһыһыт иһиһи-һэр.

Ити кнлннтэн уу-суран снмодеятельность кнлнэра буолла.

С. НИКОЛАЕВ.

# ПЯТИЛЕТКАНЫ СИТИЙИИЛЭЭХТИК ТҮМҮКТҮҮР ИЙИН

## Эрилик Эристийн аатын совхоз 1980 сылга социалистическай ЭБЭҔЭТЭЛИСТИВЭТЭ

Вийиги, Эрилик Эристийн аатын совхоз рабочай-дара, инженерий-техническай үлхиттэрэ уонна су-луспаахтара, онуе пятилетка соруудахтары сити-лээхтик толорор туһугар 1980 сылга манньк со-циалистическай эбэҕэтэлиститибэтин ылынабыт.

РСФСР, Саха АССР Верховнай Советтары уонна олохтоох Советтар быһбарларын көрсө государствога эти уонна түүлээби туттарым бастааи кварталлаах бы-лааннарын толорорго.

В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутун көрсө үүтү валовой ылыа уонна государствога туттарыы түөрт айдаады соруудахтары толорорго, ыччат сүөһү орто төлөһүүтү 80 кг тиэрлэргэ, Нуотарага 500 тонна оту престэти, фермаларга сыл тахсар аһылык саппааһын тизэти түһэрэргэ.

Муус устар 20 күнүгэр диэри тутуу бэрэбинэтин кэрлини былааны толорорго уонна мээстэргэ барытын таһарга, Отделение ахсын аналлаах тутуу эвеноларын тэрийэти үлэлэтэргэ.

Үүтү государствога туттарыы сыллаагы былааны 101 бырыһыан толорорго, Үүтү атылааһын пятилет-катаады соруудаи 70 тоннаан аһарарга.

Эти сорутоопкалааһын сыллаагы былааны 50 тон-наан аһаран, пятилетка соруудаи толорорго.

Ынах сүөһү уонна сылгы интритин сыллаагы бы-лааннарын халбага суох толорорго, Хас 100 нйэ сүө-һүтэ 75 нйэри, 75 кулуу ыларга.

Фуражнай ынах ахсыттан 1561 кг үүтү ырга, Государствога сүөһү 80 бырыһыантан итэҕэһэ суовдун ортону үрдүнэн уойуулааһынан туттарарга,

бир сүөһү орто ыһааһынын 310 кг тиэрлэргэ.

Ийэ саһыл ахсыттан 3,2 оҕону ыларга, Сыл устата 45 тый солк, суулааах күндү түүлээби Ийэ дойду валютнай фондугар киллэрэргэ.

Сир иогоруу культуратын утумнаахтык үрдэтэи, хас бирдиди гектарга 9-туу центнер туорахтаах культуралар, 100-түү центнер хортуппуй үүнүү-лэрин хомууарга, Государствога 220 тонна хортуп-пуй туттарарга.

Сезон устата 9 тый тонна оту оттоон былааны 2 бырыһыан аһарарга, сиилэни, сенаһы, АВМ бордуук-сүйатын бэлэмнээһини соруудахтары толорорго.

Техниканы туһаныы көдүүһүн үрдэтэн хас бирдиди условнай трактор 1260 эталоннай гектардаах, трактор, най парк уопсайа 87013 тый, эталоннай гектарга тэй-кэйэр үлэни толорорун ситиһэргэ, оһон былааны 105 бырыһыан толорорго, Автопарк сыл устата 1980 тый, тонна-километрдаах үлэни толорон соруудаи 10 бы-рыһыан куоһарыа, совхоз үрдүнэн ороскуоттанар уматык уонна оҕууох 3 бырыһыан көмчүлэнэ.

Сүөһү интритин арааһа үлэлэрин механизациялаа, ысыга бастайааннай састаалтаах эвеноу тэрийэргэ, Сайынны кэмгэ 1600 ынагы механической ыһаһыга киллэрэргэ.

Производство бары салааларыгар үлэ оһорумтуотун 0,5 бырыһыан үрдэтэргэ, бордууксууа бэйэҕэ турар сүлэһити наһаттары ситиһэргэ, финансовай-эконо-мическай үлэлэри салгым тупсарарга, бухгалтерияны минимизир, журналнай-ордернай системага киллэрэргэ.

Үлэ коллективтарыгар общественной бэрэдэли туп-сарарга, үлэ дьэссипланинэтигэ кэбинни ачатарга, баһаартан сэрэхтээх буолуу дьаһалларын утумнаах, тык ыларга.

Үөһэ ыһаһыабыт эбэҕэтэлиститибэти сүһийилээхтик толорор туһугар сүөсүһүттэр, механизаторлар, хонуу үлхиттэрин ортолоругар социалистическай куотала-һыаһы көдүүстээхтик тэрийэһипит.

(Эбэҕэтэлиститибэ производство бастыһнарын слетуан бир санаанан ылыһына).

## „Чурапчы“ совхоз 1980 сылга социалистическай ЭБЭҔЭТЭЛИСТИВЭТЭ

Сүөһү интритигэр

Ынах сүөһүнү 3710, ол иһигэр ынар ынагы 1450, сиилэни 1700, ол иһигэр бизи 970 төбөҕө тиэрлэти былааны халбага суох толорорго.

Нйэри деловой ыһыаһы 72, кулуу ыһыаһы 72 быраһыаһыга тиэрлэргэ.

Хас бирдиди фуражнай ынахтан 1120-дун кг, вало, бойууа 1620 тонна үүтү ырга, Оһтон 1350 тоннаи государствога атыллааи, былааны таһыан 50 тонна үүтү сорутоопкалаһарга.

Государствога туттарыллар сүөһүнү уотууу олох-тоон хас бирдиди төбө орто ыһааһынын 315 кг тиэр-лэргэ, Барыта 460 тонна эти туттаран былааны 17 тоннаан аһарарга.

ХОНУУ ҮЛЭЛЭРИГЭР

Сир иогоруу культуратын утумнаахтык үрдэтэи, агрономическай дьаһаллары халбага суох олохтоон 515 гектардаах бааһына гектары ахсыттан 8,2 цен-тер туорахтаах культуралар үүнүүлэрин хомууарга, 190 гектарга сүөһү аһылыга буолар культуралары ыларга.

Сайын устата 6900 тонна сүөһү дорооххой аһылыгы сорутоопкалаһарга, 2300 тонна сиилэни, 150 тонна сенаһы бэлэмнэргэ.

КАПИТАЛЬНАЯ ТУТУУГА

Отделение ахсын бастайааннай тутуу эвеноларын тэрийэти, ыларамалары туруорон капиталнай тутуу-гу ыһааһыстыбанай нымнаан былаан быһымтаһан ыһарга, көрдүбүт үһтэн 25 тый, солк, ордук үлэни толорорго, Тутуу хаачыстыбатын салгым тупсарарга.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ҮЛЭҔЭ

Производство экономическай көрдөрүүлэрин хас квартал ахсын таһааран үлхиттэр кижи биллэри-гэр тиэрлэти иһэргэ, Экономическай ырытын бюллетен-нэри оһорон, специалисттар дүүлэлэнилэригэр туруо-рарга.

Совхоз үлхиттэрин 60 бырыһыантан итэҕэһэ суовун экономическай үлэриин хабарга.

Хас бирдиди специалист айар уонна рабочай бы-лааннаах буолуутун ситиһэргэ.

ТҮҮЛЭЭХ БУЛДУГАР

Түүлээби сорутоопкалааһын сыллаагы былаанын аһары толорон Ийэ дойду валютнай фондугар бы-лааны таһыан 1000 солк күндү кылааннаады тут-тарарга.

Ити кирбиһэлэри ылар туһугар буолаары турар бык, бордору көрсө, олунньу 24 күнүгэр диэри, үүтү вало-вой маһын уонна государствога туттарыы икки ыһ-лаах былааннарын толорон тийэргэ, эти атылааһын бастааи кварталлаады соруудаи 78 тоннаан куоһа-рарга, тракторнай уонна автомобильнай парклар ыкка ыһааах соруудахтары толороллорун ситиһэргэ.

В. И. Ленин юбилейи көрсө совхоз бааһыналары, гар кыһыаһы агрономическай дьаһаллары толору олохтуурга, үүтү валовой ылыи уонна государствога туттарыы түөрт айдаады, эти сорутоопкалааһын сил аһардаады былааннарын толорорго, Муус устар 15 күнүгэр диэри бары фермалар кыстыыр отторуч тэй-энтин бүтэрэргэ.

(Эбэҕэтэлиститибэ производство бастыһнарын слетуи кыттылаахтарынан ылыһына).

### Оперативнай штабка

Олунньу 12 күнүгэр об-щественнай сүөһүгэ эһи аһылыгы бэлэмнээһини тэ-рийэр оперативнай штаб муһууага буолла. Муһууа-ды райсовет исполкомун председатели солбуйааччы, оперативнай штаб началь-нига А. А. Шадрин саллаан ытта, Оһно ударнай ыһарга дуһуаи талар мээкэтин сорутооп-калааһын соруудахтары чуккайданымлар, бу үлэ-ҕэ оройун общественноһын маассабай субуотунньук-тарга таһаарым графи-ли оһоһулунна.

Муус устар 1 күнүгэр диэри совхозтар барыта 1550 тонна дуһуаи, та-лаах мээкэтин бэлэмнээх-тээхтэр. Оһу таһыан оро-йун киһиһи промышленнай предприятияларын, произ-водственнай уонна общес-твеннай тэрилтэлэрин кол-лективтарыгар 650 тонна сорутоопкалаһыларгар соруудахтар тиэрдиһиптэ-лэр.

Эһи аһылык бэлэмнэргэ бастааи маассабай тахсыи олунньу 16—17 күнүгэр буолуохтаах, Оһно бары коллективтар шэфтээх от-делениеларыгар дуһуаи делениеларыгар дуһуаи делениеларыга, кырбатыыга, та-лаах мээкэтин быһыа, талар мээкэтин бэлэмнээһингэ көхтөөхтүк көмөлөһөдөрө эрэйлэлэр. Иһи тэрийи—коллектив-тар саллааччыларын, пар-тийнай, профсоюзнай уонна комсомольскай тэрилтэлэ-рин быһаччы соруутара.

Оперативнай штаб бы-лаарытыһыаһы, хас бирдиди үлэ коллективтара шэфтээх үлэ делениеларыгар, ферма-отделениеларыгар, ферма-ларыгар өрөмүөгүгэ, саһа-ларыгар клеткалары оһо-торуохтэ клеткалары оһо-торуохтэ о. д. а. үлэлэргэ эмиэ көмөнү оһоруохтаах-тар.

## ОЛУННЬУ, КУЛУН ТУТАР — СҮӨҔҮГЭ ЭБИИ АҔЫЛЫГЫ СОБОТУОПКАЛААҔЫҔНА УДАРНАЙ ЫЙДАР

### КИМ ТӨҔӨНҮ БЭЛЭМНИЭХТЭЭБИЙ?

(Дуһа уонна талар мээкэти холбуу, тиниһана)	Промкомбинат	50
<b>СОВХОЗТАР</b>	Коммунальнай предпринимелар уонна тупсаран иогоруу комбината	50
Карл Маркс	«Райсельхозхимия»	30
Эрилик Эристийн	Эми холбоһуга	40
«Чурапчы»	Лесхоз	30
Субуруускай	Киносеть	20
<b>ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕН- НАЯ УОННА ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЭРИЛТЭЛЭР</b>	1050 №-дээх Сууд учаастага	30
«Сельхозтехника» холбоһуга	«Икутмелиководстрой» РМК-та	30
Райво	Сибээс узела	30
Олох-дьаһах комбината	Райвоно (оскуоладарыһы)	30
Эт-үүт комбината	Культура үлхиттэрэ	30
	Райсовет исполкомун отделлара	40
	Интернат-оскуола	20

## САҔАЛААН ЭРЭБИТ

Кыстык буолбатах, биһи-ти совхозтут кыстык бас-тааи ыгарыгар сүөһүгэ убаҕас көөннүрбөттөн ураты эһи аһылык хан-нык да көрүһүэрин сизилэ-тэҕэ.

Иһинэн уонна эһи аһы-лыгы бэлэмнээһингэ бил-дираллибит ыһдарынан сибээстээн биһиги совхоз-ка оперативнай штаб тэрийилэ. Олунньу саһа-тыгар делениелэргэ бы-һыа соруудахтар тиэр-диллибиттэрэ, талар мээк-этин уонна минеральнай брикетти бэлэмнээһингэ быһаччы көмө оһоһула-дута. Оһон бу үлэҕэ хам-сааһын таһаар эрэр. Бу күнүгэр 25 киһилээх эвено Дена кытталыгар талар мээкэтин бэлэмни-

сыйдыар. Киһилэр бастааи күнүгэрэ оһорбут аһыах-тара Сылгы, Килэниги фер-маларыгар тийиллэн эрэр.

Аһыт нэдиэлэҕэ Сылгы-га уонна Килэнигэ ду-лааны кырбатыыга маассабай субуотунньуктар ы-тыланымалар, Оһно общес-твеннай тэрилтэлэр бала-ча көхтөөхтүк көмөлөстү-лэр. Ол гынан баран мээ-тэҕэ астарыллыбыт дула-быт бүтэн эмээ харгыста-нар буоллубут, Совхозка дуһуаи астарарга бир лаһаны Т-100 трактор көс түбэтэ, ДТ-75-кэ олордук, лубут бульдозер тоһ ду-лаһы кыһаһи аһарат. Оһон бу күнүгэрэ шэфтээх «Сель-хозтехника» холбоһугуттан көмөнү күүтэбит.

Былаан быһытынан,

кыстык устата сылаһнар 1250, килэнигэр 850, аһылаахтар 650 тонна дуһуаи сүөһүгэ ситиһэ-тээх этилэр. Оһтон билгиһи Килэнигэ баара-суоҕа 2, Сылгыга 10 эрэ тонна ду-лаа барылиһи, Аһылаах делениелэригар бу күнүгэ диэри дуһуаи туһана иһиктэр. Уопсайынан, аһылаахтар бу үлэҕэ сыл аһыан сулута биэрбэттэрэ сэмэлэниэх тустаах.

Оперативнай штаб тэри-ийитиһи Сылгы уонна Килэниги делениеларыгар күл быһымын хостоһуу-ни эмээ субуотунньуктар буолдулар. Оһбон Күөл уонна Нама фермаларыгар 10-тан таһа центнер бы-лаах тийиллэнэ.

Тоһсуһууттан Килэни-

ги брикетти бэлэмнэр эе-но үлэлэри, күнүгэ ортотун-пан 900—1100 устуука минеральнай брикет оһо-һуллар. Оһно Кытаһаһ орто оскуолатын үөрэнээч-чилэрэ көхтөөхтүк көмөлө-һөдөр, Килэнигэр, бу тэй-тэйэриин аһыктыбатахта-рына, кыстык устата бы-лааннаах 78 тый устуука минеральнай брикетти ба-лэмнэри соруудахтары тол-лорор кыһахтаахтар. Сы-лааг делениелэригар би-диги күнүгэ 500—700 ус-туука брикет бэлэмнэри. Ити сүрүннээх Түөһү бо-рооскуларыгар бириллар.

Ити кураук, хойутаан да буоллар, сүөһүгэ эһи аһылыгы бэлэмнээһингэ ыкка сатаан эрэбит.

**Р. СТЕПАНОВ,**  
«Чурапчы» совхозтаагы оперативнай штаб начальнига,

### Астаах дуһа сиэшиллэр

Субуруускай аһыаһи совхоз Болтоһотооһу отле-деннетиһи «Коскил» уонна «Аардага» фермаларыгар быһытын күнүгэ 6-дун тонна астаах дуһа барылатар.

Бэҕэһэнигиттэн ыһа күөл быһыаһын доттун эһи аһылааха туһуан эрэбит. Иһи таһыан минеральнай күнүгэ 4-түү центнер АВМ мээкэ-тин ситэбит.

Бу күнүгэрэ ферма-ларга күнүгэ 24—25 тон-на кэрлигэ убаҕас көөн-нөрбө бэлэмнэри.

**И. ЯКОВЛЕВ,**  
управляющий.

